

Banda na bampo 28!

- 1** Tanga mivema ya bebe mikolo nyonso, mbala moko na mokolo, pene ya ngonga kaka moko mikolo nyonso.
- 2** Tya chrono mpo na koyeba ezali kozwa ntango boni mpo bebe na yo asala mivema 10. Nsimia ya mwa mikolo, okoyeba nini ezali normale mpo na bebe na yo.
- 3** Benga monganga na yo kozanga kozela soki ezali na mbongwana na ndenge bebe na yo asalaka na yo.



Kotanga kobeta makolo ezali pete

Salela tablo moko mposo nyonso

1. Koma mposo ya zemi na yo mpe dati na ebandeli ya mposo na likolo.
 2. Soki oyoki bebe na yo aningani mbala moko, koma ngonga.
 3. Tanga kobeta makolo, kobaluka, mpe kobeta.
- Kotanga te makelele.*

Mposo Nimer: <u>28</u>	Dati ya Kobanda: <u>12/10/19</u>																																								
Ezwaki ntango boni mpo bebe na yo aningana mbala 10?																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Makolo</th> <th>Mwa Yambo</th> <th>Mwa Mibale</th> <th>Mwa Misato</th> <th>Mwa Minzi</th> <th>Mwa Mitano</th> <th>Mwa Mposo</th> <th>Eyenga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ngonga ya kobanda</td> <td>8:15</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Count the kicks</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Ngonga ya kosukisa</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Miniti</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Makolo	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga	Ngonga ya kobanda	8:15	○	○	○	○	○	○	Count the kicks	○	○	○	○	○	○	○	Ngonga ya kosukisa	○	○	○	○	○	○	○	Miniti	30	25	27	32	60		
Makolo	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga																																		
Ngonga ya kobanda	8:15	○	○	○	○	○	○																																		
Count the kicks	○	○	○	○	○	○	○																																		
Ngonga ya kosukisa	○	○	○	○	○	○	○																																		
Miniti	30	25	27	32	60																																				
Mona momeseno <table border="1"> <thead> <tr> <th>Miniti</th> <th>Mwa Yambo</th> <th>Mwa Mibale</th> <th>Mwa Misato</th> <th>Mwa Minzi</th> <th>Mwa Mitano</th> <th>Mwa Mposo</th> <th>Eyenga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Miniti	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga	0																															
Miniti	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga																																		
0																																									



Ezwaki ntango boni mpo bebe na yo aningana mbala 10?																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Makolo</th> <th>Mwa Yambo</th> <th>Mwa Mibale</th> <th>Mwa Misato</th> <th>Mwa Minzi</th> <th>Mwa Mitano</th> <th>Mwa Mposo</th> <th>Eyenga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ngonga ya kobanda</td> <td>8:15</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Count the kicks</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Ngonga ya kosukisa</td> <td>8:45</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Miniti</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>27</td> <td>32</td> <td>60</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Makolo	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga	Ngonga ya kobanda	8:15	○	○	○	○	○	○	Count the kicks	○	○	○	○	○	○	○	Ngonga ya kosukisa	8:45	○	○	○	○	○	○	Miniti	30	25	27	32	60		
Makolo	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga																																		
Ngonga ya kobanda	8:15	○	○	○	○	○	○																																		
Count the kicks	○	○	○	○	○	○	○																																		
Ngonga ya kosukisa	8:45	○	○	○	○	○	○																																		
Miniti	30	25	27	32	60																																				
Mona momeseno <table border="1"> <thead> <tr> <th>Miniti</th> <th>Mwa Yambo</th> <th>Mwa Mibale</th> <th>Mwa Misato</th> <th>Mwa Minzi</th> <th>Mwa Mitano</th> <th>Mwa Mposo</th> <th>Eyenga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Miniti	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga	0																															
Miniti	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minzi	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga																																		
0																																									

Lingala



Bongama mpo na kotanga!

- Kobosana te kozala na montre pene na yo.
- Zala mpe na crayon to biki pene na yo.
- Lala na mopanzi to fanda mpe tya makolo na yo na likolo.
- Bongisa tablo na yo mpo okoma.




Mposo Nimero: _____

Dati ya
Kobanda: _____

Ezwaki ntango boni mpo bebe na yo aningana mbala 10?

Mokolo	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minei	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga
Ngonga ya kobanda	①	①	①	①	①	①	①
Count the kicks							
Ngongaya kosukisa	①	①	①	①	①	①	①
Miniti							

Mona momeseno



Mposo Nimero: _____

Dati ya
Kobanda: _____

Ezwaki ntango boni mpo bebe na yo aningana mbala 10?

Mokolo	Mwa Yambo	Mwa Mibale	Mwa Misato	Mwa Minei	Mwa Mitano	Mwa Mposo	Eyenga
Ngonga ya kobanda	①	①	①	①	①	①	①
Count the kicks							
Ngongaya kosukisa	①	①	①	①	①	①	①
Miniti							

Mona momeseno

